

Las plantas de nòstras mametas...



Le droguier de la faculté de pharmacie de l'université de Montpellier.

Mai qu'un musèu, lo droguier de la facultat de farmacia de l'universitat de Montpelhièr es un **esplech** vertadièr de transmission dels sabers. Antau tocant las espècias miègterraneas que tan comptavan dins la farmacopèa de nòstras mametas. De visitar.

De petals de rosèlas per sonhar dolors e maus de **garganta**, lo romanin en mòde d'antiseptic o lo lach de l'Erba de Santa Clara per garir las **verrugas**... Es çò qu'ensenhan dos grans panèus explicatius presentats dins las colleccions dau droguier de la facultat de farmacia. L'un qu'**espepissa** lo tablèu de las espècias localas en occitan, l'autre que **remanta** l'usatge que fasián de las plantas nòstras grands. Dos items expausats dins la colleccion d'objèctes, cartas, illustracions, bocaus e quicòm coma 10 000 **escapolons** que fan lo fons ara permanent dau 2^d droguier de França e lo sol classat au títol dels monuments istorics. L'universitat l'utilisa dins una finalitat scientifica, pedagogica, mas tanben patrimoniala. Testimòni d'una longa tradicion medicala e farmaceutica, es un **esplech** preciós per **s'embugar** de l'istòria de las « drògas » (vegetaus, mineraus, sustàncias

animalas qu'an una activitat medicinala o alimentària) e de la descubèrta de remèdis nòus. Lo droguier « *es un vertadièr anèl que desfauta dins la cadena de las tradicions e los saupres de las generacions passadas* », çò ditz Sylvie Munièr, mèstra de conferéncia, e responsabla dau droguier. En via de numerisacion, sas colleccions son prestadas regularament per de **mòstras** tematicas. Lo musèu a quitament servit « **d'empont** dau crimi », mas solament lo temps d'un episòdi de la seria Tandem. « *La victima èra estada empoisonada au **segal cornut*** ». Un **campairòl** toxic.

/esplech/ outil **/garganta/** gorge **/verruge/** verrue **/espepissar/** étudier minutieusement **/rementar/** rappeler **/escapolon/** échantillon **/s'embugar/** s'imprégner **/mòstra/** exposition **/empont/** scène **/segal cornut/** l'ergot de seigle **/campairòl/** champignon.

Les plantes de nos grands-mères...

Plus qu'un musée, le droguier de la faculté de pharmacie de l'université de Montpellier est un véritable outil de transmission des savoirs. Notamment des espèces méditerranéennes qui jouaient un rôle important dans la pharmacopée de nos grands-mères. À visiter.

Des pétales de coquelicot (Cacaraca) pour soigner douleurs et maux de gorge, le romarin (Romanin) en guise d'antiseptique ou le latex de la Grande Chélideine (Erba de Santa Clara) pour soigner les verrues... C'est l'enseignement combiné de deux grands panneaux explicatifs présentés dans la collection du droguier de la faculté de pharmacie de l'université de Montpellier. L'un recensant le tableau des espèces locales en occitan, l'autre faisant un rappel de la pharmacopée de nos grands-mères... Deux items exposés parmi la collection d'objets, cartes, illustrations, bocaux et quelque 10 000 échantillons qui constituent le fonds désormais permanent du deuxième droguier de France et le seul classé au titre des monuments historiques. Il est utilisé par l'université à des fins scientifiques, pédagogiques, mais aussi à des fins patrimoniales. Témoin de

la longue tradition médicale et pharmaceutique, il constitue un outil précieux pour appréhender l'histoire des « drogues » (végétaux, minéraux, substances animales ayant une activité médicinale ou alimentaire) et la découverte de nouveaux médicaments. Le droguier est « *un véritable chaînon manquant avec les traditions et les savoirs des générations précédentes* », explique Sylvie Munièr, maître de conférences, responsable du droguier. En cours de numérisation, ses collections font l'objet de prêts réguliers pour des expositions thématiques. Le musée a même servi de « scène de crime », mais seulement le temps d'un épisode de la série Tandem. « *La victime avait été empoisonnée à l'ergot de seigle. Un champignon toxique...* »

Visite sur rendez-vous auprès du conservateur Éric Letessier.
 **umontpellier.fr** – Facebook.